Organi Komiteti Markaziji partijaji komunistiji (ʙ) Ūzʙekiston

Орган Центрального комитета коммунистической партии (б) Узбекистана

На местно-еврейском языке

Proletarhoji hamaji mamlakatho, jak şaved!

BAJROQI MIHNAT

MART
23
corşamʙe
soli 1938
№ 68 (2094)
Narxaş 5 tin.

DAR KIŞTU KORI BAHORI GARDIŞ BA DAST DAROVARDA ŞAVAD

ʙaroji ʙa kampanijaji kiştu kori ʙolşevikona va ʙo jagon kamʙudi peşvoz ʙuromadan, kolxozho, ʙrigadaho va zvenohoji peşqadami respuʙlikaji mo xelo kor kardand. Kolxozciho va kolxozcizanhoji staxanūvciji ʙa harakati taərifzeʙi rahmatūvciho hamroh şudagi, ʙaroji [illegible] hosiloti ʙalandi paxtaro ʙas[illegible], namunahoji ʙehtarini korro nişon dodand va nişon doda istodin. ʙaəd az sljūti respuʙlikoniji kolxozcihoji staxanūvci əomaji kolxozciho muroçiəatnomaji on sljūtro kor karda ʙuromadand. Dar rajonho sljūthoji rajoniji staxanūvciho şuda guzaştand. Dar on sljūthoji rajoni kolxozho, ʙrigadaho, zvenoho va rajonho corjakgiriji sotsialisti daromada, xud voçiʙijathoji konkreti qaʙul kardand.

Az hama peş, zvenoji sadtsentneriji **Madrahim Boʙorahimūv** az kolxozi nomi Stalin, rajoni Izʙoskent ʙa corjakgiri daromada, ʙa tamomi kolxozciho va kolxozcizanhoji respuʙlika muroçiəatnoma navistagijast. Kolxozcihoji zvenoji Madrahim ʙaroji az har gektar 200 tsentneri hosilot dodan gūştin ʙurda istodin. Şumorişi kolxozho, ʙrigadaho va zvenohoji ʙa harakati staxanūvi doxil şuda, ʙaroji az har gektar 50—60—100 tsentner va zijodtar paxta supurdan gūştin ʙurda istodagi, rūz ʙa rūz zijod şuda istodast.

Dar kolxozhoji jahudigi ham in harakat çori şuda istodast. Brigadaho va zvenohoji kolxozhoji «Komunizm», «OZET», nomi Kaganovic, «Mevaji Oktjaʙr» va digaraş ʙa harakati rahmatūvciho doxil şudagiand. Dar in kolxozho peşʙarandahoji in harakati taərifzeʙ rafiqho **Şimʙūv, Maxsumūv, Jagudojūv, Notoūv, Pinhosūv** va digarho meʙoşand. Ƣajr az in, kolxozhoji nomi Stalin, nomi Kaganovic, «Komunizm», nomi ʙaneşko, «Mevaji Oktjaʙr», «OZET» va digaraş ʙo kolxozhoji hamsojaji xud ʙa corjakgiri daromada, voçiʙijatho qaʙul kardagijand.

Harakati staxanūvi va corjakgiri dar kolxozu çojho korhoji sarizaminiro ʙa avç karda istodin. Dar kolxozhoje, ki kolxozciho va kolxozcizanho corjakgiri karda istodin va taşkilothoji rajoniji partijagiju soveti ʙa in harakati əoma sardori mekunand, kiştu kori ʙahori dar avçast. Inxel kolxozho rondani jakumro tamom karda, ʙa dujum daromadagijand. Inxel kolxozho çūjhoro toza kardagijand, cigiti uruqiro toza karda, ʙa koram tajor karda mondagijand, inxel kolxozho udoʙrenihoji minerali va mahaliro ʙa sari majdonho ʙurovarda istodin.

Dar kolxozhoji nomi Stalin, «Mevaji Oktjaʙr», nomi Kaganovic mo peşravi dida istodem. In kolxozho hozir rondani dujumro guzaronda istodin. Ravişi korhoji digari ʙahori, cigittozakuni, udoʙreni va poruʙurori, korami alaf, qala va digaraş ham dar in kolxozho ʙa daraçaji qanoəatʙaxş meʙoşad.

Lekin dar ʙisjor kolxozhoji respuʙlikaji mo ahvol inxel nest. Bisjor kolxozho ʙa kiştu kori ʙahori ʙo kamʙudiho daromadagijand. Bahor ʙalakaj sar şudagijast. Havoji rūzhoji mohi fevral va mart xelo naqz ʙud. On ʙaroji korhoji sarizaminiro ʙa avç darovardan imkonijat medod. Hozir dar ʙoloji majdonho korhoji ʙahori ʙojad xelo dar avç ʙoşand. Lekin dar haqiqat inxel nest. Ravişi kiştu kori ʙahoriro dar respuʙlika qanoəatʙaxş hisoʙ kardan mumkin nest.

Ba 15-umi mart plani rondani jakumi zaminhoji paxta dar respuʙlika hamegi ʙa 36,6 protsent içro karda şudast. 318 hazoru 700 gektar zamin ronda şudagijast. Dar hamin mudat 373 hazoru 400 gektar qala korida, plani koram ʙa 51 protsent içro karda şudast.

Plani remonti traktorho to ʙa alvaqt ʙa 86,8 protsent içro karda şudagijast. Holo ham ʙeştar az 2000 traktor remont karda naşudast. Toza kardani cigiti uruqi ham xelo noqanoəatʙaxş guzaşta istodast. Plani cigittozakuni hamegi ʙa 51,3 protsent içro karda şudagi meʙoşad. Toza kardani çūjhoji xurdu kalon va remont kardani maşinaju asʙoʙhoji xoçagiji qişloqi (plug, sejalka, ʙorona) hole ham dar kolxozho tamom karda naşudast.

Ravişi korami alaf xelo noqanoəatʙaxş meʙoşad. Ba in korami ahamijatnok dar çojho hole ham diqat namonda istodin. Dar natiça plani korami alaf ʙa 15-umi mart ʙa 10,1 protsent içro karda şuda, hamegi 9.131 gektar alaf korida şudagijast.

Hole ham ʙisjor rajonho ʙa kiştu kori ʙahori durustak nadaromadin. Dar çojho ʙa ʙarvaqt sar şudani ʙahor, ʙa rūzhoji havoji naqz ahamijat nadoda istodin. Dar ʙisjor rajonho va kolxozho ʙa harakat va sarʙardoriji əomaji kolxozciho rahʙariji durust nakarda istodin. Dar natiça tempi korhoji ʙahori noqanoəatʙaxş meʙoşad.

Ba ʙahor tajori didan va korhoji sarizaminiji kolxozhoji «Komuna», «Mihnat» (Buxoro), «Ozod jahudi», «Bajroqi Mihnat», nomi ʙaneşko va digaraşro mo heç vaqt qanoəatʙaxş hisoʙ karda nametavonem. Dar kolxozhoji «Komunizm», «Bolşevik», «OZET», ki in kolxozhoji kaloni paxtakori meʙoşand, hole ham rondani jakum tamom karda naşudast.

Dar kolxozhoji nomʙar karda şudagi cigiti koramro hanuz tamoman toza nakardin. Jak qismi udoʙrenihoji minerali hole ham dar amʙorho istodast. Dar in kolxozho hato asʙoʙu inventarhoji remont karda naşudagi ham joft meşavand.

Dar xususi hajvonoti kori (əaspu nargovho) dar kolxozhoji «Komunizm», nomi Stalin va digaraş ahvoli tamoman toqatnoovar dida meşavad. Az saʙaʙi hajvonoti kori va xususan əasphoro dar rūzhoji zamiston durust parvariş nakardan, jak qismi onho az kor ʙuromada mondagijast.

Hamaji in kamʙudiho ʙeştar az hamin saʙaʙ ʙa vuçud omada istodin, ki ʙisjor taşkilothoji rajoni, pravlenihoji kolxozho va xususan organhoji zamin az gaphoji umumi va az deklaratsijaho hole ham ʙa kori əamali naguzaştin. Inro ʙo cunin faktu dastaho isʙot kardan mumkinast, ki hole ham dar kolxozho mihnat durust taşkil doda naşudast, ʙeştarini kolxozciho va kolxozcizanho ʙa korhoji sarizamini çalʙ karda naşudin, kolxozho hole ham plani koramhoji xudro əaniq nakardin. Dar oxir ʙa harakati staxanūviji əomaji kolxozciho, ʙa corjakgiriji sotsialisti va ʙa içroji voçiʙijathoji girifta şudagiro sançidan, na hamaji rajonho va kolxozho ʙa kori əamali daromadagijand.

Dar in vaqt kori əamaliji ʙolşeviki darkorast. Dar ʙoloji zamin hozir ʙojad kor çūş xūrda istad. Ustodi nomdori paxta zvenovodi kolxozi nomi Stalin, rajoni Izʙoskent rafiq Madrahim Boʙorahimūv ʙaroji az har gektari zamini zvenoji xud 200 tsentneri hosilot dodan, voçiʙijat qaʙul kardagijast. Dar maqolaji xud, ki on imrūz dar gazetaji mo ʙuromadagijast, ū vaəda medihad, ki voçiʙijatro zveno ʙegap içro mekunad. Rafiq Boʙorahimūv megūjad, ki dar hamaji kolxozhoji respuʙlika haminxel hosilot giriftan mumkinast, ʙa şarte ki az taki dil mihnat karda şavad, tamomi coraʙinihoji agronomiro çori karda, az uruqhoji sortaş toza, dar zaminhoji naqz kor karda ʙuromada şudagi, ʙa sarvaqtaş va ʙo sifat korami paxta guzaronda şavad, va mexanizmho naqz manfiəat ʙurda şavand.

Taklifhoji rafiq Boʙorahimūv xele durust meʙoşand. Ū hamaji onro dar əamal didagijast. Mo voçiʙem, ki ʙa kori ʙahoriji sarizamini gardişi qatəi ʙa dast darorem. Tempi rondani zaminho, uruqtozakuni, korami alaf, qala, va korhoji digari sarizamini ʙojad harçoniʙa ʙa avç darovarda şavand. Dar hamaji kolxozhoji respuʙlika korro haminxel ʙolşevikona taşkil dodan darkorast, ki taksinçi hosiloti ʙaland az ʙahor ʙasta şavad.

DAR BOBATI RAVIŞI RONDANI BAHORI

QARORI SOVNARKOMI ŪZ SSR VA TsK KP(ʙ) ŪZBEKISTON

SNK ŪzSSR va TsK KP(ʙ) Ūzʙekiston tempi rondani ʙahoriro noqanoəatʙaxş hisoʙ mekunand. Dar 15-umi mart zamini paxta dafəaji jakum çamə 318.754 gektar jo ki 36,6 protsent va dafəaji dujum 57.718 gektar jo ki 6,6 protsent ronda şudast.

To ʙa alhol rajonhoji Oqqūrqon, Baqdod, Voroşilūv, Hoçioʙod, Marhamad, Stalin, Bulunqur, Çomʙoj, Konimex, Çalolquduq rondani zaminro revoç nadodin.

Rajonhoji Qūqond, Andiçon, Samarqand, Marqelon, Kaganovic, Oltiariq, Boliqci, Kirūv, Molotūv, Kujʙişev, Qziltepa va rajonhoji oʙlasti Xorazm dar ʙoʙati rondani zamin əoqiʙ monda istodin.

SNK ŪzSSR va TsK KP(ʙ) Ūzʙekiston cunin hisoʙ mekunand, ki saʙaʙhoji asosiji noqanoəatʙaxş revoç doda şudani rondani ʙahori az inho iʙorat meʙoşand: ʙa ʙrigadahoji traktori rahʙariji konkretiji operativi naʙudan, quvati kaşandaro sust manfiəat ʙurdan, dar ʙajni korkunhoji rajoni harkiju harçigi va xudxotirçaməkuni ʙudan. Bisjoriji komitethoji rajoniji partija ʙa muqoʙili avzoəhoji xudxotirçaməkuni gūştini ʙolşevikiro revoç nadodin, dar ʙajni kolxozciho va traktoristho kori əomaviju sijosiro taşkil nakardin va kori ʙadi xudro ʙo ʙahonaji havoji ʙad, ʙaroji traktorho qismhoji zapasi, sūzokvori va digaraş mavçud naʙudan, rūpūşi mekunand.

Ba maqsadi temphoji rondani ʙahoriro ʙaland kardan SNK ŪzSSR va TsK KP(ʙ)Ūz **qaror mekunand:**

1. Sekretarhoji komitethoji okrugi va rajoniji partija, rajishoji rajispolkomho va direktorhoji MTS voçiʙ karda şavand ki:

a) dar kolxozho va MTS-ho kori əomavi-sijosiro revoç doda, roli peşʙarandagiji har jak komunistro dar taşkil kardani korhoji korami ʙahori taəmin kunand;

ʙ) dar revoç dodani korhoji əomavi, xususan dar ʙrigadahoji traktori ʙa taşkilothoji komsomoli va selsovetho jordam taşkil kunand;

c) corjakgiriji sotsialistiji kolxozciho, traktorciho va korkunhoji oniro vasəə revoç doda, içro karda şudani şartnomahoji corjakgiriji sotsialistiro, ki dar asosi muroçiəatnomaji soveşcaniji respuʙlikoniji kolxozciho, traktorciho va korkunhoji oni qaʙul karda şudagijast, dojimo taftiş kunand.

2. Baroji dar revoç dodani rondani ʙahori ʙa taşkilothoji rajoni jordam dodan in rafiqho komandirovka karda şavand:

ʙa grupaji rajonhoji Toşkent—rafiqho **Jūldoşūv, Nijozūv, Vladimirūv**;

ʙa grupaji rajonhoji Farqona—rafiqho **U. Jusupūv, Azimūv, S. K. Jemtsūv, Teşaʙoj Mirzojūv, Maltsūv, Aleksandrovskij**;

ʙa grupaji rajonhoji Samarqand va Buxoro—rafiqho **Jakovlev, Bilʙas, Şirmuhamedūv, Aʙdukarimūv**;

ʙa ASSR-i Qaraqalpoqiston rafiqho—**Alijūv, Vlasūv, Tjurnik**.

3. Ba kotiʙhoji RK, rajishoji rajispolkomho va direktorhoji MTS—taklif karda şavad, ki:

a) dar rondani zamin dar tamomi sutka mukamal manfiəat ʙurdani tamomi traktorhoro taəmin karda, onhoro ʙaroji şaʙona kor kardan ʙo ciroq taəmin kunand;

ʙ) ʙaroji dar çojho dar daşt guzarondani remont va nazorati texnikiji traktorho, ʙrigadahoji remontiji sajori taşkil kunand, az hamin hisoʙ ki jak ʙrigadaji remontiro ʙa har 5—7 ʙrigadaji traktori muqarar kunand;

c) dar mudati panç rūz sostavi ʙrigadahoji traktoriro taftiş karda va ʙo kadrhoji kvalifikatsijanok durust ehtijoç kardani onhoro taəmin karda, tamomi traktorcihoji dar MTS va kolxozho ʙa korhoji digar ʙand kardagiro ʙa kori rondani zamin ʙoz gardonand;

ç) ʙaroji ʙrigadahoji traktori istgohhoji madaniji daşti taşkil karda, nigohʙoniji madani-hajotiji traktorciho xoh dar smenaji rūzona va xoh dar smenaji şaʙonaro ʙo avqothoji garm taəmin kunand;

d) dar mudati nihojat kūtoh qarzi az mahonaji traktoristho az soli 1937 mondagiro ʙarham dihand va ʙa sarvaqt va ʙefasq dodani mahonaji traktorcihoro taəmin kunand;

e) ʙaəd az har 5 rūz natiçaji kori ʙrigadahoji traktoriro dar soveşcanihoji proizvodstvogiji ʙrigadaho sançida ʙurojand;

f) ʙaroʙari kamʙudihoji kori rondanro tanqid kardan taçriʙaji ʙrigadahoji ʙehtarini traktoriro ʙa tariqi dojimi dar matʙuəot cop karda istand.

4. Sekretarhoji RK va rajishoji rajispolkomho voçiʙ karda şavand, ki onho ahvoli quvati kaşandaro dar kolxozho ʙa zudi taftiş karda ʙurojand va ʙaroji korhoji daşti mukamal va durust manfiəat ʙurdani tamomi quvathoji kaşandaji kolxozhoro taəmin kunand.

5. Ba Narkomzemi ŪzSSR va ʙa direktorhoji MTS-ho taklif karda şavad, ki onho normaji sarf kardani sūzokvori, normaji korkardaʙurori va tartiʙi dodani muzdi traktorcihoro dar mudati se rūz to ʙa ʙrigadaho rasonand.

6. Direktorhoji MTS-ho va starşij agronomhoji MTS voçiʙ karda şavand, ki onho sifati rondanro şaxsan taftiş kunand. Ba rajishoji kolxozho az ʙrigadahoji traktori qaʙul kardani rondani ʙadsifat, manə karda şavad va ʙa direktorhoji MTS, ʙaroji kori kolxozho qaʙul nakardagi, ʙa traktorciho trudoden navistan manə karda şavad.

7. Ba prokurori respuʙlika supurda şavad, ki ū saʙaʙi dar rajonhoji Oqqūrqon, Baqdod, Voroşilūv, Hoçioʙod, Marhamat, Stalin, Bulunqur, Çomʙoj, Konimex va Çalolquduq ʙa kor naʙuromadani traktorhoro taftiş karda ʙurojad va gunahkorhoji konkretiji vajronkunandaji rondani ʙahoriro ʙa çavoʙgari kaşad.

SNK ŪzSSR va TsK KP(ʙ) Ūzʙekiston sekretarhoji rajkomho va komitethoji okrugiji rajonho, rajishoji ispolkomhoji rajoni va okrugiro taəkid mekunand, ki dar ravişi korhoji korami ʙahori əoqiʙ mondanro dar vaqti nazdik əaniq ʙarham zanand, ʙa harkiju harçigi va avzoəi xudxotirçaməkuni oxir monand va tamomi kolxozciho va traktorcihoro ʙaroji dar mudati muqarar karda şudagi tamom kardani rondani ʙahori moʙilizatsija kunand.

SNK ŪzSSR.
TsK KP(ʙ) Ūzʙekiston.

BA MODARHOJI SERBACA 10 MILION SŪM DODA ŞUD

Baəd az dekreti partija va hukumati soveti dar ʙoʙati aʙortkuniro manə kardan va ʙa modarhoji serʙaca jordam dodan ʙurovardagi, dar soli 1936 dar Ūzʙekiston 1.171 modari serʙaca 2 milionu 275 hazor sūm jordami puli girift. Dar soli 1937 halakaj 3619 modari serʙaca 7 milionu 558 hazor sūm jordami puli girift.

Hamegi dar respuʙlika ʙa 4.856 modari serʙaca az 10 milion sūm zijodtar jordami puli doda şud. Ƣajr az in, dar nazdiki ʙoz 325 modari serʙaca 680 hazor sūm pul megirad.

Beştarini modarhoji serʙaca, ʙaəd az jordami puli giriftan, ʙoz zojidagijand. Zani ʙuxgalteri Narkomsoʙesa Rohʙar Mirzojūva dar soli 1936 ʙa 10—11 ʙacaji xud 7 hazor sūm jordami puli girifta ʙud. 16-umi marti soli 1937 ū ʙoz zojid, gosudarstvo ʙaroji ʙacaji 12-umi ū 5 hazor sūmi digar jordami puli dod.

Cleni kolxozi nomi Kujʙişev (rajoni Qziltepa) Rohat Berdijūva ʙaəd az ʙa 8 ʙacaji xud jordami puli giriftan, ekizak zojidast. Gosudarstvo ʙa ū ʙoz 6 hazor sūm pul dod.

Kolxozcizani 46 sola, az kolxozi «Komunizm» (rajoni Circiq) Hajitoj-Ona Bozorūva jakumi sentjaʙri soli 1937 ʙacaji 12-um zojid. Gosudarstvo ʙa ū dar asosi dekret 13 hazor sūm jordami puli dod.

G.

Dar punkti taşviqoti kori əomaviju madani dar avçast

TOŞKENT. Dar punkti 27-umi sajlovkuniji rajoni Lenin, ʙaəd az çaməasti sajlovhoji Soveti Əoliji SSSR, dar ʙajni sajlovkunandaho korhoji taşviqoti va əomaviju madani ʙas karda naşuda, ʙalke dar asosi taçriʙahoji dar vaqti sajlovho qum şudagi, kori taşviqoti ʙoz ʙa peş darovarda şud.

Partkomi instituti transport, ki ū rahʙari punkti taşviqotiji 27-um meʙoşad, safi taşviqotciju propagandistʙoro az clenhoji partija va komsomoletshoji ʙehtarin pura karda, dar ʙajni mihnatkaşho korhoji əomaviju madaniro ʙa tariqi vasəə revoç doda istodast.

Materialhoji sijosati harrūzaro dar ʙajni əoma kor karda ʙuromada, ʙaʙhoji maxsus guzaronda şuda istodin. Dar mohi fevral dar ʙajni mihnatkaşho ʙa munosiʙati 20 solagiji Armijaji Surx ʙa temaji «Armijaji Surxi ʙo şaraf» doklad guzaronda şud va namojişi «Capajev» monda şud.

Ba munosiʙati əidi 8-umi Mart va 17-umi mart ʙa munosiʙati rūzi Komunaji Pariz maçlishoji tantanador guzaronda, kino monda şud. Dar tamomi maçlisho va korhoji kruzokho mihnatkaşhoji ucastoki mazkur ʙo havasi zūr qism girifta, faəolijati xudro nişon doda istodin.

Dar vaqti protsesi «ʙloki pravotrotskisti»-ji antisoveti tamomi taşviqotciho dar grupahoji xud materialhoji pursiş, suxani əajʙdorkunandaji gosudarstvogi rafiq Vişinskij va hukmnomaro xonda ʙuromadand. Mihnatkaşho ʙa protses ʙo interesi zūr nazar karda, dojim ʙaəd az xonda dodani materialhoji protses ʙa xoinho, vatanfurūşho, şpionho, zarxaridhoji faşizm—Buxarin, Rikūv, Jagoda, Ikromūv, Xūçajūv va malʙunhoji digar nafrat merasondand.

Punkti taşviqotiji mazkur ʙaroji korhoji əomaviju madaniro ʙoz ʙa avç darovardan, jak qator korhoro peşʙini kardagijast. Dar navʙati aval «Nizomnomaji sajlovhoji Soveti Əoliji ŪzSSR» kor karda ʙuromada meşavad, ki dar in xusus halakaj dar ʙajni taşviqotciho va propagandistho konsultatsija guzaronda şudagijast.

Hamaji in dar in xusus guvohi medihad, ki ucastoki taşviqotiji mazkur sajlovhoji Soveti Əoliji Ūz SSR-ro ʙo namunahoji naqz meguzaronad.

Taşviqotciji punkti 27-um
O. Hajimūv.

LITVA ULTIMATUMI POLŞARO QABUL KARD

KAUNAS, 19 (TASS). Agentstvoji telegrafiji Litva cunin maəlumot medihad: «Hamaji şarojitro ʙa nazar girifta hukumati Litva qaror kard, ki talaʙhoji hukumati Polşa qanoəatʙaxş karda şavand va dar ʙajni Litva va Polşa əaloqahoji diplomati muqarar karda şavand. Elcihoji Litva va Polşa dar Tallin peşiniji 19-umi mart dar in xusus ʙa jakdigar notasupori kardand».

⁂

KAUNAS, 19 (TASS). Cixele ki gazetaho maəlumot medihand, elciji Litva dar Tallin 19-umi mart dar soəati 11 rūz dar vaqti Jevropaji mijona dar xususi dar ʙajni Litva va Polşa az nav ʙa rah mondani əaloqahoji diplomati ʙo elciji Polşa notasupori kardast.

⁂

Cixele ki az maəlumothoji agentstvoji telegrafiji Litva dida meşavad, hukumati Litva qaror kard, ki ultimatumi Polşa, ki mūhlati on 19-umi mart dar soəati 9 şaʙ guzaşt, qaʙul karda şavad. Hukumati Litva ʙaroji ʙo Polşa əaloqahoji diplomati va hamcunin hamaji şaklhoji əaloqa, jaəne əaloqaji rohi ohani, telegrafu telefoni, dar rūdxonaji Neman va rahhoji digari oʙi sajr kardanro muqarar kardan rozijast.

Xud az xud, dar ʙajni du mamlakat muqarar kardani əaloqahoji diplomati, ki dar onho jak qator masalahoji hal karda naşudagiji çançoli, dar on çumla teritorijagi ʙud va memonad, jagon cizi nomuqarari nest.

Dar şarojiti normali muqarar karda şudani əaloqahoji diplomati ʙajni du mamlakat va xususan, mamlakathoji hamsoja, xud az xud voqləaji taʙiəi meʙoşad, amo ʙa şarte ki har du taraf ʙo ixtijori xud, haminxel əaloqahoro ʙa zūri ʙa gardani jakdigar namonda, əamal kunand.

Az in meʙurojad, ki gap dar xudi fakti ʙajni Litva va Polşa muqarar karda şudani əaloqahoji diplomati naʙuda, ʙalke dar un usulhoju vositahoje meʙoşad, ki Polşa ʙa holati onho ʙa gardani Litva ʙa zūri ʙo quvati harʙi musaxar mekunam gufta dūq zada, muqarar kardani əaloqahoji diplomatiro monda istodast.

Hodisaji sarhadiro iqvo andoxta, Polşa soni dar sarhadi Polşaju Litva çamə kardani quvathoji ʙisjori harʙiro sar kard. Baroʙari hamin dar Varşava va dar şahrhoji digari Polşa demonstratsijahoji az rūji nişondodi hukumatdorho taşkil doda şudagi davom karda istodin, ki onho dar tahti lozunghoji «Nest ʙod Litva!», «Armijaji Polşa, ʙa Litva rav!», «Klajpedro megirem!» va d.d. guzaşta istodin. Muvofiqi maəlumothoji agentstvoji Gavas, agare ki Litva ultimatumi Polşaro qaʙul namekard, armijaji Polşa ʙojad ʙa Litva zada daromada, 21-umi mart Kaunas(Kovno)ro zeridast mekard.

Bo haminxel usulhoji rūjrostiji gitleri çanoʙi Bek ʙa gardani Litva ʙa zūri ʙastani əaloqahoji «nekxohiji hamsojagi»-ro monda istoda, az faşizmi Germanija, ki on ʙa vositaji najzaho mustaqiliji Avstrijaro ʙarham zad, əiʙrat girifta istodast. Nişon doda guzaştan xarakternokast, ki dar soli 1927, dar vaqti tezu-tund şudani əaloqahoji Polşaju Litva, hukumati Polşa ʙa Ligaji milatho muroçiəat kardanro lozim donista ʙud. Matlaʙ ki dar onço dar xususi Litva masala ʙardoşta şavad. Agare ki çanoʙi Bek faqat ʙo Litva əaloqahoji diplomatiro muqarar kardani meşud, ū metavonist, ki in masalaro dar Ƶeneva monad. Va un fakte ki ū ʙo usulhoji gitleriji iqvoandozi əamal kardanro ʙehtar donist, ʙa Litva ʙo quvati harʙi zada medarojem gufta rūjrost dūqu pūpisa kard, cunin nişon medihad, ki dar inço gap, alʙata, dar misijahoji diplomati rohi kardan nest.

Litva rah dod, amo in masalaji nijathoji insunaji agresorhoji Polşaro heç az majdon nameʙardorad. Çançoli hozir şuda guzaştagiji Polşaju Litva, ʙa Litva ultimatum mondan, əaskarhoji poljakro çamə kardan, şamşerluckuni dar in xusus guvohi medihand, ki çanoʙi Bek az ʙa vuçud ovardani planhoji Berlin hargiz rū nagardondast. In planho ʙoşand ʙaroji Jevropaji Şarqiro dar durani oloʙ monondan ʙajli aval xavotirnok meʙoşand.

«Pravda» 20-umi mart.

—o—

Pogromhoji jahudigi dar Varşava

VARŞAVA, 19 (TASS). Beştarini gazetahoji Polşa varaqhoji şitoʙi cop kardast, ki onho maəlumot medihand, ki Litva ultimatumi Polşaro qaʙul kardast. Ba zudi ʙaəd az pajdo şudani in varaqaho dar Varşava pogromhoji jahudigi sar şudin.

Harakathoji harʙi dar Xitoj

DAR XITOJI ŞIMOLI

XANKOU, 20 (TASS). Dar vilojati Şansi askarhoji xitoj harakathoji muvafaqijatnoki huçumkuniro revoç doda istodin. Dar qismi çanuʙu-ƣarʙi vilojat askarhoji xitoj to Sjanin, qarʙtari Linfin omadin. Şahri Lintszin, şimoltari Pucsou az japonho toza karda şudast. Dar samti şimoli-şarqtari Tunguan askarhoji japon az kanori şimoliji rūdxonaji Xuanxə əoqiʙ raftanro sar kardin. Askarhoji xitoj Maotszindu (şimoltari Xuanxə)-ro zeridast kardin. 18-umi mart qismathoji xitoji ʙa Pinlu huçum kardin. Muvofiqi maəlumothoji oxirin askarhoji xitoj Cacotsan va Pinlinduji dar kanori şimoliji Xuanxə, çanuʙtari Pucsou andagiro ʙand kardin. Japonho ʙo rohi ohan ʙa samti şimol əoqiʙ rafta istodin.

Dar qismi markaziji vilojati Şansi japonho ohistaju sekin ʙa çonisi Linfin əoqiʙ rafta istodin. 15-umi mart qismathoji armijaji 8-umi Xitoj dar rajoni Lişi ʙa çavqijati sehazornafariji japoni zarʙa zadin. Askarhoji xitoj qişloqhoji Tascen va Santszitsuni dar nispi rohi ʙajni Lişi va Fansan andagiro zeridast kardin. Dar vaqti zanozani qariʙi 800 japon noʙud şudast. Qismathoji japoni ʙa Lişi əoqiʙ raftin. 18-umi mart dar nazdi Lişi zanozanihoji zūr şuda guzaştin. Dar hamin zanozani az askarhoji japonu-manczur ʙeştar az 1000 odam kuşta şudast.

Dahho japon ʙa asiri girifta şudin. Baraodhoji xitojho ham ʙisjorand.

Dar vilojati Şandun zanozaniho dar rajoni şimoltari Pensjan, dar rohi ohani Tjantszin—Pukou davom karda istodin.

DAR XITOJI MARKAZI

XANKOU, 20 (TASS). Dar ucastoki çanuʙiji rohi ohani Tjantszin—Pukou askarhoji xitoj ʙo hamrohi qismathoji partizani ʙa şahri Benpu huçum kardin.

*

ŞANXAJ, 20 (TASS). Ba munosiʙati dar nazdi Xancsou zūr şuda istodani faəolijati askarhoji xitoj japonho ʙa onço quvathoji ʙisjor rohi karda istodin.

Muvofiqi maəlumoti gazetaji «Venvejʙao» dar nazdi Tsinpu va Sitszin zanozanihoji nihojat zūr guzaşta istodin.

■

ZAFARI KALONI ASKARHOJI XITOJ

XANKOU, 19 (TASS). Laşkarʙoşiji fronti rohi ohani Tjantszin—Pukou general Li Tszun-zen ʙa holati telegraf maəlumot dodast, ki askarhoji xitoj çavqijati askarhoji az 10 hazor najza dar dast əiʙorat ʙudagiji japoniro, ki on dar qismi şarqiji vilojati Şandun əamal mekard, şikasti kalon dodin. In çavqijat, az Gaomi ʙa daroziji rohi qajroqi az Czucen ʙa şahri Lin—I omada istoda, az samti şimoli-şarqi Sjujcsou (punkti muhimi strategi dar corrahaji rahhoji ohani Tjantszin—Pukou va Lunxaj) huçum kardani şudast.

Ba holati askarhoji xitoj şikast doda şuda, japonho ʙetartiʙona gurexta istodin. Askarhoji xitoj ʙa şimol huçumro davom doda istodin. 5-umi mart qismathoji askarhoji xitoj to Tantoucenp (az Lin—I dar samti şimol 30 kilometr əoqiʙtar) omadin. Rajoni Lin—I az otrjadhoji japoni ʙutun toza karda şudast. Dar vaqti zanozani askarhoji xitoj az japonho ʙa miqdori ʙisjor asʙoʙhoji harʙiro zada giriftin.

Ba in zafari askarhoji xitoj otrjadhoji kaloni partizani, ki onho dar hama çoji vilojati Şandun əamal karda istodin, jordam dodin.

—o—

DAR FRONTHOJI ISPANIJA

(Muvofiqi maəlumothoji TASS)

FRONTI ŞARQI (ARAGON)

20-umi mart dar sektori Alkanjiz—Kalanda jak rūzi oʙod zanozanihoji zūr şuda guzaştin. Zanozaniji dar nazdi qişloqi Torevelilja şuda guzaştagi xelo zūr ʙudast, ki dar onço askarhoji respuʙlikoni huçumi duşmanro şikast dodin.

Dar fronthoji digar ahvol taƣjir naşudast.

■

20-umi mart aeroplanhoji faşistiji taqmaji «Junkers» va «Savojja» doştagi şahrhoji Taragona, Reus, Benikarlo va Saguntaro ʙa taki ʙomʙa giriftin. Beştar az 75 havli xaroʙ şudast. Jakʙand odam kuştaju jarador şudast.

Dar xudi hamun rūz aeroplani qirandoi respuʙlikoni, ki dar ʙoloji Barselona parvoz karda istoda ʙudast, ʙa peş omada istodani se gidroaeroplani duşmanro didast. Aeroplani qirandoi huçum karda, jak gidroaeroplanro zada aftondast. Digaraşon rū ʙa çonisi çaziraji Majorka kardin.

Dar xususi taqsimoti rajoniji administrativiju-teritorialiji oʙlasthoji nav taşkil doda şudagi

QARORI PREZIDIUMI KOMITETI MARKAZIJI IÇROIJAJI SOVETHOJI SSR-I ŪZBEKISTON

Ba munosiʙati dar SSR-i Ūzʙekiston taşkil dodani oʙlasthoji Buxoro, Samarqand, Toşkent, Farƣona va Xorazm Komiteti Markaziji Içroijaji Sovethoji SSR-i Ūzʙekiston qaror mekunad:

1. Ba sostavi oʙlasti Buxoro (markazaş şahri Buxoro) okrugi Surxondarjo, şahrhoji Buxoro, Qarşi, Şahrisaʙz, Kogon, Ƣiçduvon va cunin rajonho darovarda şavand:

Buxoro
Konimex
Qarakūl
Şofirkon
Ƣiçduvon
Karmina
Kosan
Qarşi
Beşkent
Romitan

Qiziltepa
Ciroqci
Guzar
Dehqonoʙod
Kitoʙ
Şahrisaʙz
Jakkaʙoq
Sverdlūv
Kogon
Voʙkent

2. Ba sostavi oʙlasti Samarqand (markazaş şahri Samarqand) şahrhoji Samarqand, Kataqūrƣon, Çizaq va cunin rajonho darovarda şavand:

Samarqand
Çizaq
Zomin
Ƣallaaral
Urgut
Pastdarƣam
Bulunƣur
Çomʙoj
Oqdarjo

Pajariq
Paxtakor
Narpaj
Nurato
Xatirci
Foriş
Mitan
Qaradarjo
Kataqūrƣon

3. Ba sostavi oʙlasti Toşkent (markazaş şahri Toşkent) şahrhoji Toşkent, Circiq, Jangijūl va cunin rajonho darovarda şavand:

Xavos
Begovot
Mirzoçūl
Oqqūrƣon
Circiqi Pojon
Cinoz
Jangijūl

Kalinin
Orçonikidze
Circiqi Bolo
Circiqi Mijona
Pskent
Parkent
Ohangaron

4. Ba sostavi oʙlasti Farƣona (markazaş şahri Farƣona) şahrhoji Farƣona, Qūqond, Andiçon, Marƣelon, Namangon, Cust, Leninsk va cunin rajonho darovarda şavand:

Farƣona
Qūqond
Pop
Cust
Kirūv
Kaganovic
Molotūv
Baƣdod
Kujʙişev
Oltiariq
Kosonsoj
Jangiqūrƣon
Namangon
Ujci
Ucqūrƣon

Norin
Boliqci
Stalin
Taşloq
Marƣelon
Leninsk
Izʙoskent
Paxtaoʙod
Voroşilūv
Andiçon
Oim
Çalolquduq
Hoçioʙod
Marhamat
Tūraqūrƣon

5. Ba sostavi oʙlasti Xorazm (markazaş şahri Urganç) şahrhoji Urganç, Xiva va cunin rajonho darovarda şavand:

Urganç
Gurlen
Xiva
Xonaqo
Qūşkūpruk

Jangiariq
Şavot
Hazorasp
Manƣit

6. Okrugi Qaşqadarjo ʙardoşta şavad.

Rajisi TsIK-i Sovethoji ŪzSSR
JŪ. OXUNBOBOJŪV
Içrokunandaji vaqtinaji vazifaji sekretari
TsIK-i Sovethoji ŪzSSR
M. ISLOMŪVA.

Cagcagho va konsultatsijaho dar xususi huquqhoji soveti

Prezidiumi respuʙlikoniji zaşcitaikho ʙaroji kolxozciho va raʙocihoji MTS-hoji rajonhoji Qūqond, Kirūv, Molotūv va Baƣdod dar xususi huquqhoji soveti cagcagho va konsultatsijahoji sepul taşkil mekunad. Baroji guzarondani in kor ʙa har rajon clenhoji kolegija vosasta karda şudagijand.

Cagcagho va konsultatsijaho har panç rūz jak karat, dar rūzhoji ʙozor guzaronda meşavand. Bo kolxozcihoji in rajonho dar ʙoʙati ustavi arteli xoçagiji qişloqi, nalogi xoçagiji qişloqi, dar xususi xudandozkuni va huquqhoji modaru farzandro muhofizat kardan dar tamomi mudati kiştu kori ʙahori cagcagho guzaronda meşavand.

Grişnin.

Kolxozciho ʙo tempi zūr kor karda istodin

QŪQOND. Kolxozcihoji kolxozi «Oktjaʙr qahramoni» dar maçlisi xud jak cand voçiʙijatho qaʙul karda, ʙaroji az har gektar 35 tsentneri paxta supurdan, kolxozi «Paxtakorro» ʙa corjakgiriji sotsialisti çeq zadagijand.

Kolxozciho ʙaroji voçiʙijati qaʙul karda şudagiro içro kardan, kor ʙurda istodin. Harakati staxanūvi dar ʙajni kolxozciho revoç doda şudagijast. Brigadaho, zvenoho, kolxozciho ʙaroji hosiloti ʙalandi paxta jakdigarro ʙa corjakgiriji sotsialisti çeq zadagi meʙoşand.

Brigadahoji peşqadami kolxoz R. Xūçajūv va O. Meliʙojūv ʙaroji az har gektar 50 tsentneri paxta supurdan corjakgiri karda istodin. Corjakgiriji sotsialisti korro ʙa peş ʙurda istodast. Zaminhoji koram karda meşudagiro ronda, az udoʙrenihoji mahalli taamin karda şudagijast. Ba 90 gektar zamin jaxoʙ doda şudagijast.

Az amʙori kolxoz, ki dar onço 15 hazoru 400 kilogram udoʙreniji minerali mavçudast, udoʙreniho ʙa sari majdonho ʙurovarda şuda istodin. 7 hazoru 770 aroʙa poru va regu xoki devorhoji kūhna ʙa sari zamin rexta şudagijast.

Kolxozciho kori çūjtozakuniro ʙo tempi zūr guzaronda istodin. Halakaj 5.470 metr çūjhoji xurdu kalon toza karda şudagijast.

Maşinaju asʙoʙhoji xoçagiji qişloqiro az remont ʙurovarda, ʙa kor darovarda şudagijast.

7 hazoru 415 kilogram cigiti koram toza karda şudagijast. Kolxozciho korhoji sarizaminiro ʙo tempi zūr guzaronda istodin. In kori ʙehtarinro to oxiri sol davom doda az on natiçaji naqz giriftan darkorast.

A. Aminūv,
A. Daʙakorūv,
I. Badalʙojūv.

—o—

Sovxozhoji navi hajvonotparvari

Dar qarori taarixiji dar xususi «Ba kolxozciho ucastoki nazdihavligi dodan va az ʙajni kolxozciho ʙegoviro ʙarham zadan» ʙurovardagiji xud, TsK VKP(ʙ) va SNK SSSR ʙaroʙari jak qator coraʙinihoji xelo kalon qaʙul kardan, 7 sovxozi hajvonoti zoti taşkil dodanro ham nişon dodagijand. Baroji sifat va produktsijaji hajvonotparvariro ʙaland kardan in sovxozho ʙojad ʙa kolxozho va kolxozciho jordam doda, roli xelo kalonro içro kunand.

Baroji in sovxozhoji hajvonotparvariro taşkil dodan, Narkomzem va Narkomi sovxozhoji ƣalakoriju hajvonotparvariji ŪzSSR kor ʙurda istodin. Har sovxoz 1.100—1.200 sar hajvonoti zotiro dar sari xud megirad, ki 500 sari on hajvonoti moda meʙoşad. Dar teritorijaji Ūzʙekiston 6 sovxoz taşkil doda meşavad. Har jak sovxoz 6.600 gektar zamin megirad. Dar onço ʙojad zaminhoji oʙikori, lalmi, xasu xaşak daravkuni va zaminhoji carogoh ʙoşand. Cor sovxoz govhoji zoti şvedi va du sovxoz govhoji zoti golandi parvariş mekunad.

Jak sovxoz dar teritorijaji ASSR-i Qaraqalpoqiston taşkil doda meşavad. Dar onço hajvonoti zoti surxi nemetsi parvariş karda meşavand.

Sovxozho ʙojad hamin sol taşkil doda şavand. Baad az jak sol onho ʙa kolxozcihoji Ūzʙekistonu Qaraqalpoqiston 4.000 sar gūsolaji zoti medihand.

Narkomzemi Ūzʙekiston hozir az rajonhoji nazdi Toşkent, okrugi Surxandarjo va atrofi Farƣona ʙaroji in sovxozho zamini ʙoʙ jofta istodast, ki ʙaad az zaminhoro harçoniʙa sançidan sovxozho taşkil doda meşavand.

L.

—ooo—

Ba peşqadamho ħamroħ şuda istodin

SAMARQAND. Zavodi pūsti nomi Oxunʙoʙojūv dar ʙoʙati içroji plani korkardaʙurori va sifati produktsija muvafaqijati kalon ʙa dast darovarda istodast. In zavod dar mohi fevral ʙa maʙlaqi 478 hazoru 569 sūm produktsija kor karda ʙurovarda planro ʙa 100,4 protsent içro kard. Sifati produktsijaji ʙurovarda şudagi naqz meʙoşad.

Staxanūvcihoji zavod rafiqho: Çamolūv, Jūno Kajkūv, Şaripūv, Melixūva, Necajūva va Şermatūva plani korkardaʙuroriji jak mohaji xudro az 120 to 154 protsent içro kardand. Alhol dar zavod harakati staxanūvi naqz revoç doda şudagijast. Şumorişi staxanūvciho va udarnikho rūz ʙa rūz zijod şuda istodast.

N. Mirzoqandūv.

*

QŪQOND. Dar natiçaji dar ʙajni clenho harakati staxanūviro naqz revoç dodan, arteli «Krasnij trikotaz» az proriv ʙuromada plani korkardaʙuroriji xudro içro karda istodast. On plani xudro dar mohi janvar ʙa 147 protsent va dar mohi fevral ʙa 161 protsent içro kard.

Şumorişi staxanūvciho va udarnikhoji peşqadami artel ʙa 60 kas rasid, ki onho hosili ʙalandi mihnatro ʙa dast darovarda, namunahoji ʙehtarini korro nişon doda istodin. Sliʙovskij, Qoqzanūva, Jofo Jishoqūva, Ahmedūva, Zonimūva va digarho dojimo plani koriji xudro to 150 protsent içro karda istodin.

Az hamaji tsexhoji artel, tsexhoji rangvoroigi (rahʙaraş komsomolets Olaçonūv) va dūzandagi (rahʙaraş Sosūnūva) xelo peşqadam meʙoşand. Dar in tsexho mihnat naqz taşkil doda şudagijast. Dar natiçaji in har du tsex ham plani korkardaʙuroriro to 150 protsent içro karda istodast.

Hozir tamomi clenho ʙaroji ʙarzijod içro kardani plani kvartali pajravona kor ʙurda istodin.

N. Z.

ZAMIN VA ODAMHO

Madrahim Boʙorahimūv

(Zvenovodi kolxozi nomi Stalin, rajoni Izʙoskent)

Dar xususi dar soli 1937 cixel zvenoji mo hosiloti dida naşudagi —az har gektar 147 tsentner paxta giriftanro ʙa dast darovardageş, az man mepursand. Dar nazdiki man dar Moskva, dar Narkomzemi SSSR ʙudam, ʙa man guftand, ki çahon inxel hosilotro hole namedonad.

Dar kolxozi nomi Stalin, rajoni Izʙoskent ana hamin xel zamini serhosil ʙudast! Lekin xijol kardan darkor nest, ki mo dar xususi in kor jaguna ʙoşem. Cixele ki taçriʙaji mo nişon medihad, harcitūr zaminro dar Farƣona, dar Buxoro, dar Xorazm ʙaroji inxel ʙisjor paxta dodan maçʙur kardan mumkinast. Kor dar xudi zamin naʙuda, ʙalke dar kor karda ʙuromadani on meʙoşad.

Zaminhoji mo cixeland?

Dar xonaji direktori MTS-i jakumi rajoni Izʙoskent rafiq Qosimūv kartaji zamin-agronomiji rajon ovezon karda şudagijast. Dar on karta, man kolxozamro kofta, joftam. Dar xususi on cunin gufta şudagijast:

«Zaminhoji oʙpori majdaju-lojqanok, lojqanok va regi lojaraladi vazmin, dar jakxel çojho zaminhoji metri avali qaʙathojaş regnoki majda meʙoşad. Baroji korkarda ʙuromadan zamini onço vazminast».

Jak vaqte, zamini mo az jakʙar lojqa ʙudast. Dar on vaqt ʙiring mekoridin. Vaqte ki dar soli 1929 kolxozi mo taşkil doda şud, zamin xuşk karda şuda ʙud, amo daraçaji hosiloti paxta hamegi 5—6 tsentneri ʙud. Dar soli 1930, mo az har gektar qarib 9 tsentneri paxta girifta ʙudem.

Cixele ki meʙinetem jak vaqte zaminhoji mo ʙato az zaminhoji digarho ʙad ʙudin. Mo dar nazdi xud vazifaji ʙaland kardani hosiloti paxtaro mondem. Hosilotro ʙaland kardan in dar navʙati aval maçʙuri dar zamin tartiʙ ʙa vuçud ovardan dorad, matlaʙ, ki tamomi cizi doda metavonistagiji on girifta şavad.

Dar majdoni lojqanok paxtaji naqz rūjiş karda nametavonad. Halakaj panç sol peş, mo ʙa xuşk kardani zamin dast mondem,—zaurho koftem. Mo az in kori qin natarsidem, ʙaroʙari qadi odam cuquri kandem.

Dar solhoji aval, zamiston mo ʙa hamaji zaminho oʙi zamistoni—jaxoʙ dodem. Ba xuşk şudani zamin ʙa kam şudani oʙhoji zerizamini nigoh karda, mo dar vaqti copuq, gulkuni va puxtani paxta oʙdihihoro guzarondem.

Dar soli 1936 mo ʙa majdonho şiş karat oʙ dodem, dar soli 1937-um haşt karat oʙ doda şud, lekin imsol dar jakxel ucastokho 9—10 karat oʙ dodan darkor meşavad.

Kori xelo kalon va kori muşkili xuşk kardani zaminro mo alhol asosan tamom şudagi hisoʙ mekunem. On kor panç sol davom kard va qismi andomiji gūştini ʙaroji hosiloti ʙaland meʙoşad.

Oʙhoji zerizaminiro ʙa holati zaurho dur karda, dar hamun vaqt mo ʙa ʙehtar kardani soxti zamin, ʙaroji onro az cizhoji manfiatnok ʙodavlat kardan maşquli kardem.

Zaminhoji lojnok, daraxtnok va qaʙathoji zaminhoji xic-xici xudro mo az poru, az xoki sijohi laʙhoji çūjho, az xoki devorho, xokistar va udoʙrenihoji minerali ʙodavlat kardem.

Cixele ki ilmi agronomi nişon medihad mo onro içro kardem.

Dar oxir şarojiti sejumi ʙa mo hosiloti ʙalandro ehtijoç kardagi—in rondani cuquri traktori meʙoşad. Maşinaji ʙehtarin traktori gusenicniji «Stalinets» meʙoşad. On zaminro cuqur ronda, kovok mekunad. Man xohiş doram, ki imsol ham dar majdonhoji mo «Stalinetsho» kor kunand.

Hamin tariq asosi muvafaqijathoji mo—in dar zamin tartiʙ çori kardan, mexanizmro vaseʙ ʙa kor manfiat ʙurdan meʙoşad. Zaminhoji moro traktorho rondand, koridand va kultivatsija kardand.

Zvenoji mo ʙaroji paxta jak soli ozod ʙo dili sof kor mekunad. Natiçahoji inxel kor ʙa tezi maalum şudand.

Dar soli 1936 zveno az har gektar 67 tsentneri hosil girifta, amo dar soli 1937-um 147 tsentneri giriftagi meʙoşad. Imsol zveno dar nazdi xud vazifaji az har gektar 200 tsentneri hosil giriftanro mondagijast.

Hamaji mo cuqur ʙovari dorem, ki inxel hosil giriftan mumkinast va mo onro megirem. Faqat kori ʙehtar kardani zaminro davom doda, ʙa majdonho az uruqhoji sortaj toza koram karda, monandi solhoji guzaşta az taki dil mihnat kardan darkorast, hamaji quvat va taçriʙaji xudro ʙa in kor dodan lozimast.

Quvati zvenoji mo-dar taşkilʙoşi, ʙa ʙunjodijati kolxozi va ʙa kori jakdilona çonsupor ʙudan meʙoşad.

Dar mohi janvar, man ʙa Moskva ʙa soveşcaniji dar xususi gardişi koramho rafta ʙudam. In soveşcaniro Narkomzemi SSSR çeq zada ʙud. Ba onço akademikho, agronomho va kolxozcihoji taçriʙador omada ʙudand.

Dar soveşcani man dar xususi kori zvenoji xud gap zadam, ustodhoji ʙehtarini xoçagiji qişloqi sotsialisti suxanhoji manro ʙo diqat şunavidand, onho iltimos kardand, ki dar xususi inxel hosiloti rekordi cixel ʙa dast darovarda şudan kitoʙ navisem. Man on kitoʙro navistanijam.

Vaqte ki man, dar pojtaxti surx —dar Moskva ʙudam, dar ʙoloji majdonhoji zvenoji man kor jagon minuta ham qaror nagiriftast.

Kor dar vaqti dar kolxoz ʙudani man ʙorin davom mejoft. Baçoji man dar inço ʙojiʙi jakumi zvenovod rafiq **Mirzo Mamadçonūv** monda ʙud. Ū jigiti 20 solajast, komsomolets va paxtakori aʙlo meʙoşad. Bo rahʙariji ū zveno tamomi korhoje ki man peş az ʙa Moskva raftan ʙa qatori ū guftu şunid karda ʙudam—içro kardast. Clenhoji zveno—mūjsafedhoji şastsola Jusufçon Karimūv va Usmon Matkarimūv, dar zveno monandi çavonho ʙo qajrati zūr kor mekunand, çavonho ʙoşand dar zvenoji mo mūjsafedho ʙorin ʙa kor ʙo nazari çidi nigoh mekunand.

Baroji voçiʙijathoji xudro dar nazdi mamlakat içro kardan va az har gektar 200 tsentneri hosilot giriftan, mo halakaj ci kor kardem?

Baad az tamomi hosilotro ʙardoştan, mo zaminhoro du karat şudgor kardem. Faqat ʙa ucastokhoji ʙa oʙi zamistoni talangor ʙudagi, oʙ dodem.

Baland kardani serhosiliji zaminhoro davom doda, ʙa şiş gektar zamin mo sesad aroʙa poru dodem, az laʙi çūjho, az ʙoloji rohho xokhoji sijohro kanda, ʙa jak meojor ʙa zamini zveno taqsim kardem. Ham poru va ham xokhoji tozaro dar vaqti şudgor andoxtem. In cizi zaminro xelo ʙoquvat mekardagijast, az on zamin ʙodavlat va serhosil meşavad. Tiramoh on ʙa mo dahho tsentner paxtaji zijodti medihad.

Hozir ʙo agronomi ucastoki rafiq Çalilūv, mo plani udoʙrenihoji minerali dodanro tajor karda istodem. Onro hamin xel tajor mekunem, ki dar tamomi toʙiston paxta udoʙreni girifta istad.

Oʙdihiho cun soli guzaşta, faqat ʙo usuli agati va qataijan tafriqanok guzaronda meşavand.

Dusad tsentner az har gektar paxta giriftan—in kori oson nest, amo inxel hosilotro ʙa dast darovardan mumkinast. Faqat ʙo dili sof kor kardan darkorast, molu puli kolxoziro muhofizat kardan darkorast, ʙa paxta cun ʙa ʙacaji xurd nigohu ʙin kardan zarurast. Asosaş in—zaminhoro durust kor karda ʙuromadan, onhoro tahqiq kardan, serhosiliji onhoro ʙaland kardan, ʙo usuli kolxozi sust naomada kor kardan meʙoşad.

Talaʙahoji şahri Farƣona vaqti tanafusro ʙo xuşvaqti guzaronda, kultura va ʙozihoji madani meguzaronand.

Dar surat: Talaʙaho, dar jake az tanafusho dar nazdi maktaʙ.

Foto **G. Duʙinskij** (Sojuzfoto)

Kanikuli ʙahoriro namunavi meguzaronem

BUXORO. Maktaʙi mijonaji nomi Roza Ljuksemʙurg ʙa maqsadi soli taalimro ʙa namunahoji naqz guzarondan, az sari soli taalim ʙefasq kor ʙurda istodast. Xususan dar in maktaʙ kori talaʙahoji ʙoqiʙ mondagiro ʙo safi talaʙahoji peşqadam darovardan, xelo naqz ʙa raʙ monda şudagijast. Dar in xusus peşqadam şudani jak qator talaʙahoji ʙoqimonda, cunonci, Pinhos Nijozūv, M. Boʙodūstūva, Josojūv, Mūşejūva, Mingūva va digarho guvohi medihad.

Maktaʙ ʙaroji kanikuli ʙahoriro ʙo xursandi guzarondan, pedsovet çeq zada in masalaro alohida dida ʙaromada, plani maxsus soxtagijast.

Dar plan dar rūzhoji kanik kinoju teatrho, sanoatu kolx artelu muzej ʙurdani talaʙahor şon doda şudagijast. Dar vaqti ka nikul kori kruzokhoji şaxmatu ş domino va digaraşro ʙa avç d varda, şaʙi adaʙi guzaronda vad.

Kolektivi muaalimho, vozati otrjadhoji pioneri ʙaroji kanik namunavi guzarondan, jak qator horo peşʙini kardagijand.

31-umi mart dar maktaʙ va xonahoji talaʙaho rūzi sanitari ronda meşavad. Muaalimho dar rūz ʙa xonahoji talaʙaho rafta, zindagoniji onho oşno meşavand.

O. Aron

—o—

Pocta ʙad kor mekunad

TOŞKENT. Dar şahrcaji sotsialistiji Tekstilkomʙinat şūʙaji 13-umi pocta mavçudast. Poctaji mazkur talaʙi sokinhoji şahrca va raʙocihoji Tekstilkomʙinatro taamin karda natavonista istodast. Gazetahoji respuʙlikoniji har rūz dar Toşkent meʙuromadagi, ʙa oʙunaciho dar rūzi dujum omada merasand, amo gazetahoji markazi az in ʙadtar rasonda meşavand. Xatho, telegramaho dojim ʙo dermoni rasonda meşavand. Ƣajr az in, voqiaahoji dar xudi pocta ʙarham xūrdani xatho va telegramaho ham rūj medihand.

Staxanūvka A. Kuznetsūva, ki ū dar havliji 23-umi şahrcaji sotsialisti zindagoni mekunad, ʙa gazetahoji «Komsomolets Ūzʙekistana», «Komsomolskaja Pravda» va «Golos Stalintsa» oʙuna şudagijast, amo ū gazetahoji mazkurro ʙa sarvaqtaş namegirad.

Jak voqiaaji xelo qiziqro misol meʙijorem. Dadaçonūv dar Kislovodsk ʙa kurort rafta ʙud. Dar va ti ʙa Toşkent gaşta omadan ū roh cizhojaşro meduzonad, ū ham zamono az Xarkūv ʙa Toşkent legrama rohi mekunad, ki ʙa ū rohi kunand. Az rūzi telegrama dani ū 3—4 rūz meguzarad, az neş heç çavoʙ nameʙijojad. Dar ʙo jordami taşkilothoji mahaliji ri Xarkūv Dadaçonūv ʙa Toşk meʙijojad va ʙaad az se rūzi dani ū, telegramaji «şitoʙi» ʙa daş omada merasad.

Ƣajr az hamaji in kamʙudi dar poctaji nin ahvolro didan mumkinast, gazetaʙarho gazetaju zurnalhoji rahoji oʙuna ʙudagiro ʙa digar rahoji oʙuna naʙudagi ovarda med hand. Raʙociho dar ʙoʙati kori pocta şikojathoji ʙisjore dodagijand amo upravleniji aloqa dar in xu jagon coraji aamali nadida istoda

B. Sergejūv.

—o—

Guzarhoro ʙa tartiʙ darovarda şavad

SAMARQAND. Dar vaqthoji oxirin dar guzarhoji jakumu dujumi mahalaji «Şarq» jak qator kamʙudiho dida şuda istodast, ki dar in xusus guzarkomho va taşkilothoji daxldori mahalli ʙa daraçaji darkori nazar nakarda istodin.

Garcande dar guzari jakum elektris guzaronda şuda ʙoşad ham, amo şiş moh ʙoz on dar namegirad. Guzar çihati tozaʙoşi ʙa ahvoli ʙad meʙoşad. Çūjho toza nakardagi va kūprukho vajron meʙoşand. Guzarkom **Rafoel Haj Iljosūv** ʙaroji ʙartaraf kardani in kamʙudiho heç ƣamxūri nakarda istodast.

Dar guzari dujum ham ahvol ham xel meʙoşad. To alvaqt dar ʙaze kū ho elektris guzaronda naşudast. Ƣ az in dar ʙajni sokinhoji guzar ja kori aamavi, madani va maa kuni guzaronda naşuda istodast. zarkom R. Qarşigijūv—cleni gor dar in ʙoʙatho ʙepisandi va ka hafsilagi karda istodast.

Grupaji deputathoji mahalaji «Şar az ahvoli in guzarho ʙo xaʙar va dar kori harrūzaji komitethoji g zar ʙa daraçaji darkori jordam doda istodast.

P. Daʙakorūv, I. Aronʙojūv,
I. Kūsajūv, S. Qandxūrūv.

—o—

SUD

Banditho ʙa parondan ħukm şudand

Sudi rohi ohani Toşkent kori şajkaji aslihanoki dar şahrcaji raʙocinişini nomi Şumilūv va kūcahoji Toşkent rasti aamal karda gaştagiro dida ʙaromad. Kluʙi «Revoljutsijaji Oktjaʙr», ki sud kori xudro dar inço guzarond, az raʙocihoji zavodi nomi L. M. Kaganovic, depoji stantsijaji Toşkent pur şuda ʙud.

Dar nazdi sud 5 ʙandit: slesari soniqi masterskoji pervomajskij T. V. Duʙrovin, V. K. Kitajev, K. M. Şmulevic, elektromontjūr A. M. Şmulevic va V. M. Şmulevic istodast. Hamaji onho ʙaroji xuligani kardan candin ʙor doşta şuda, sud karda şudagi meʙoşand.

In ʙanditho mudati jak sol ʙa kūcahoji şahr ʙo taponca va kordi fini jaroqnok şuda gaşta, az puşti odamho qaltida, çoji qulajro jofta, onhoro mekuştin va cizhojaşonro megiriftin.

Onho dar nazdi zavodi nomi Kaganovic cizhoji du odami mastro kaşida giriftin. Dar oxiri kūcaji Puşkin az tani jak zanaka kurta va az jak mard poltoro kaşida giriftin. Dar torkūcaji Aptekarskij ʙa grazdaninho Domexūvskij va Petrūsūva taponca rū karda, soati tilo, şadaji marçon va sumkaji onhoro giriftin. Dar nazdikiji maktaʙi nomi Lenin grazdanin Cervjakūvro zer karda, so ʙotinka va 200 sūm puli ūro gir tin.

Ƣajr az in onho ʙoz az vagonho moldoştagi duzdi mekardin. O 2-umi avgusti soli 1937 az vagon ʙūlak cizi qimatʙahoro duzdidi Amo in kori onhoro oxranaji ro ohan dida, doştani şuda ʙudast. Ban ditho in voqiaaro dida, du ʙūla cizro partofta, paron-paron kardin.

4-umi sentjaʙri soli 1937 ʙanditho dar nazdi elevator, staxanūvciji ʙeh tarini masterskoji pervomajskij rafi Kudinūvro ʙaroji rafiqi xudro az ham laji onho xalos kardan kuştin.

Sudi rohi ohan korhoji çinojati onhoro sançida ʙaromada, ʙanditho Duʙrovin, Kitajev va K. Şmulevic ro ʙa parondan va A. Şmulevic, V. Şmulevicro 8 sol ʙa haʙs giriftan va incunin ʙaad az on har kadomi horo 5 sol az huquq mahrum karda hukm kard.

G. A.

Redaktori çavoʙgar A. SAJIDUV.
Upoluzglavlit № A—3221.
Toşkent, Uzpoligrafkomʙinat